



PRIMLJENO:	26. 12. 2025	GOD.
KLASIFIKACIJA	28-2/25-1513	
BR. I		
VEZA		
EPA	746 XXV	
SKRAĆENICA		POSLOJ

SKUPŠTINA CRNE GORE
g-dinu Andriji Mandiću

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG”, br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG”, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12 49/13, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 48/24 i 80/24), na Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, podnosimo sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prije člana 33 oznaka „1)” briše se, a riječi: „Imunoprofilaksa i hemioprofilaksa” postaju naziv člana 33.

Dosadašnji naziv člana 33 „Vakcinacija” briše se.

Amandman 2

Prije člana 43 riječi: „2) Zdravstveni pregledi određenih kategorija stanovništva, kliconoša i zaposlenih u objektima pod sanitarnim nadzorom sa savjetovanjem” brišu se.

Amandman 3

Prije člana 45 riječi: „3) Zdravstveni nadzor” brišu se.

Amandman 4

Prije člana 46 riječi: „4) Stavljanje u karantin” brišu se.

Amandman 5

Prije člana 48 oznaka „5)” briše se, a riječi: „Rano otkrivanje i epidemiološki nadzor” postaju naziv člana 48.

Amandman 6

Prije člana 49 oznaka „6)” briše se, a riječi: „Epidemiološko ispitivanje” postaju naziv člana 49.

Amandman 7

U nazivu člana 50 oznaka „7)“ briše se.

Amandman 8

U nazivu člana 53 oznaka „8)“ briše se.

Amandman 9

U nazivu člana 54 oznaka „9“ briše se.

Amandman 10

Prije naziva člana 55 riječi: „10) **Prevoz, izolacija i liječenje oboljelih od zaraznih bolesti**“ brišu se.

Amandman 11

Prije člana 60 oznaka „11“ briše se, a riječi: „**Zdravstvena edukacija oboljelih, članova porodice i drugih lica koja su u riziku od obolijevanja od zaraznih bolesti**“ postaju naziv člana 60.

Amandman 12

Prije člana 61 oznaka „12“ briše se, a riječi: „**Informisanje zdravstvenih radnika i stanovništva**“ postaju naziv člana 61.

Amandman 13

Prije člana 62 riječi: „13) **Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, po epidemiološkim indikacijama**“ brišu se.

Amandman 14

Prije člana 66 oznaka „1)“ briše se, a riječi: „**Sprovođenje mjera u vanrednim situacijama**“ postaju naziv člana 66.

Dosadašnji naziv člana: „**Vanredna situacija**“ briše se.

Amandman 15

Prije člana 68 riječi: „2) **Sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovog prenošenja u druge zemlje**“ briše se, a riječi: „**Mjere za sprječavanje unošenja zaraznih bolesti u zemlju i njihovog prenošenja**“ postaju naziv člana 68.

Amandman 16

U nazivu člana 70 oznaka „1)“ i riječi: „Obezbjedivanje higijensko-tehničkih uslova u zdravstvenim ustanovama i drugim subjektima u kojima se pruža zdravstvena zaštita“ brišu se.

Amandman 17

Prije naziva člana 74 riječi: „2) Postupanje sa posmrtnim ostacima umrlih lica“ brišu se.

Shodno podnesenim amandmanima, oznake potpoglavlja treba upodobiti sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa.

Obrazloženje

Amandmane 1 do 17 podnosimo zbog pravno-tehničkih korekcija u nazivima članova na koje podnosimo amandmane, imajući u vidu da odstupaju od Pravno-tehničkih pravila za izradu propisa.


Napominjemo da ovi amandmani ne utiču na suštinu odredaba članova na koje se odnose amandmani, niti na suštinu Preloga zakona.

POSLANICI


Dr Albin Čeman




Dr Dragana Vučević



Dr Dane Marković



Vaso Obradović



Amer Smailović

Nikola Camaj

